



KE TABA E TLWAELEHILENG HO IKUTLWA O TSHOHILE LE HO SE TIISEHE KA DINTHO NAKONG ENA YA TSHWAETSO YA COVID-19

**Dula o na le tlhahisoleseding
ya moraorao – haeba o na le
tlhahisoleseding e batsi o tla
ikutlwa o le betere**

	O se ke wa dumela ntho e nngwe le e nngwe – fumana tlhahisoleseding ya hao ho tswa mehlo ding e tshephalang		•E ba mosa ho batho ba o potolohileng – motho e mong le e mong a ka fumana tshwaetso ya COVID-19, mme boholo ba batho ba hlaphohelwa kapele
	E ba le boikarabelo – boitshwaro bo kotsi bo ka mpefatsa dintho le ho eketsa monyetla wa ho kula		Buisana le bana ba hao – ba aparetswe ke tshabo nakong ena

**Fumana thuso haeba o ikutlwa o hloleha ho
sebetsana le boemo – buisana le ngaka ya hao,
mooki wa hao, motswalle, baetapele ba bodumedi**



**DULA O BOLOKEHILE
MME O PHETSE HANTLE**
LAPENG LE MOSEBETSING